



PRIMLJENO:	8. X	20. 16	GOD.
KLASIFIKACIONI BROJ:	16-03/15-2		
VEZA:			
EPA:	940 XXV		
SKRAĆENICA:			PRILOG:

Crna Gora
VLADA CRNE GORE
Broj: 08-1376/15
Podgorica, 2. oktobar 2015. godine

PREDSJEDNIKU SKUPŠTINE CRNE GORE

PODGORICA

Vlada Crne Gore, na sjednici od 24. septembra 2015. godine, utvrdila je **PREDLOG ZAKONA O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA**, koji Vam u prilogu dostavljamo radi stavljanja u proceduru Skupštine Crne Gore.

Za predstavnike Vlade koji će učestvovati u radu Skupštine i njenih radnih tijela, prilikom razmatranja Predloga ovog zakona, određeni su dr **RADOJE ŽUGIĆ**, ministar finansija i **NOVO RADOVIĆ**, generalni direktor Direktorata za poreski i carinski sistem.

PREDSJEDNIK
Milo Đukanović, s. r.

**ZAKONA
O IZMJENAMA I DOPUNAMA ZAKONA O AKCIZAMA**

Član 1

U Zakonu o akcizama („Službeni list RCG”, br. 65 /01 i 76/08 i „Službeni list CG, br.76/08, 50/09,78/10, ,61/11,28/12,38/13 i 45/14), u članu 19 u uvodnoj rečenici stava 1 riječi: „pravno lice” zamjenjuju se riječima: „pravno ili fizičko lice”.

U tački 1 poslije riječi: „ima sjedište” dodaju se riječi: „odnosno prebivalište”.

U tački 2 riječi: „po sistemu dvojnog knjigovodstva” brišu se.

U tački 3 poslije riječi „poreske”, dodaju se riječi: „i carinske”.

Član 2

U članu 20 stav 2 tačka 1 mijenja se i glasi:

„1) vrstu registrovane djelatnosti, trgovački naziv i tarifnu oznaku akciznog proizvoda iz kombinovane nomenklature carinske tarife, za koji se traži akcizna dozvola;”.

Član 3

U članu 26 stav 2 tačka 2 riječi: „po sistemu dvojnog knjigovodstva” brišu se.

Član 4

U članu 27 stav 1 tačka na kraju teksta briše se i dodaju riječi: „na period do 12 mjeseci i može se obnoviti na način i pod uslovima u skladu sa članom 26 ovog zakona”.

Član 5

U članu 32 stav 1 tačka 4 poslije riječi: “carinskog skladišta” dodaju se riječi: "tipa D”.

Član 6

U članu 40 stav 2 riječi : "CN 2206 00 31" zamjenjuju se riječima: "CN 2206 00 31, 2206 00 39".

Član 7

U članu 52 stav 3 tačka 1, riječi:"464 Eura", zamjenjuju se riječima: "534 Eura";

U tački 2, riječi:"459 Eura", zamjenjuju se riječima:"529 Eura";

U tački 4 alineja 1 riječi:"350 Eura", zamjenjuju se riječima:"420 Eura";

U alineji 2 riječi:" 169 Eura", zamjenjuju se riječima:"239 Eura";

Poslije alineje 2 dodaje se nova alineja koja glasi:

- za izvođenje radova na projektu autoputa Bar Boljare – 169 Eura na 1000 litara;

U alineji 3, koja postaje alineja 4, riječi:"117 Eura", zamjenjuju se riječima:"187 Eura".

Poslije tačke 4 dodaje se nova tačka koja glasi:

" 4a) prirodni plin (tarifne oznake CN 271111 i 271121) koji se koristi:

- kao motorno gorivo 0 eura na 1000 litara;

- za industrijske i komercijalne svrhe 0 eura na 1000 litara;

- za grijanje 0 eura na 1000 litara."

Član 8

U članu 53 stav 3 tačka na kraju teksta briše se i dodaju riječi:" na osnovu kontrolne kartice koju izdaje nadležni carinski organ".

Poslije stava 3 dodaje se novi stav koji glasi:

„(4) Kontrolna kartica izdaje se na osnovu liste nosilaca prava, koju nadležnom carinskom organu dostavljaju organ državne uprave nadležan za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i organ državne uprave nadležan za poslove održivog razvoja i turizma.“

Dosadašnji st. 4 i 5 postaju st. 5 i 6.

Član 9

U členu 54 stav 2 poslije riječi: „po osnovu zakupa“ stavlja se tačka, a preostali dio teksta briše se.

Član 10

U členu 56 poslije stava 2 dodaju se tri nova stava koji glase:

„ (3) Mineralna ulja koja se stavljaju u promet, a koriste se kao motorno gorivo i motorno gorivo u industrijske i komercijalne svrhe prije upotrebe moraju ispuniti uslove utvrđene propisima o zaštiti životne sredine i drugim propisima koji se odnose na promet mineralnih ulja.

(4) Mineralna ulja koja se stavljaju u promet moraju biti označena posebnom bojom i indikatorom.

(5) Postupak bojenja i označavanja mineralnih ulja iz stava 4 ovog člana propisuje organ državne uprave nadležan za poslove ekonomije.”

Član 11

Poslije člana 82a dodaje se novi član koji glasi:

„Odložena primjena

Član 82b

Odredba člana 52 stav 3 tačka 4a ovog zakona primjenjivaće se od 1. januara 2017. godine.

Pravo na povraćaj akcize za mineralna ulja koja se upotrebljavaju za pogon poljoprivredne i šumske mehanizacije (uključujući traktore) i za upotrebu mehanizacije koja služi za održavanje ski staza i parkinga na skijalištima, kupci mogu ostvarivati od 1. juna 2016.godine na osnovu kontrolne kartice, koja se izdaje na osnovu liste nosilaca prava, iz člana 53 st. 3 i 4 ovog zakona.”

Član 12

Poslije člana 84e dodaje se novi član koji glasi:

„Označavanje mineralnih ulja

Član 84f

Odredba člana 56 st. 3, 4 i 5 ovog zakona primjenjivaće se od 1. jula 2017.godine. ”

Član 13

Ovaj zakon stupa na snagu osmog dana od dana objavljivanja u „Službenom listu Crne Gore”.

O B R A Z L O Ž E N J E

I Ustavni osnov za donošenje zakona

Ustavni osnov za donošenje ovog zakona sadržan je u članu 16, tačka 5 Ustava Crne Gore, kojim je propisano da se zakonom uređuju pitanja od interesa za Crnu Goru, u koje spada i uvođenje poreza radi obezbjeđenja sredstava za finansiranje javnih rashoda.

II Razlozi za donošenje zakona

Razlozi za izmjenu Zakona o akcizama („Službeni list RCG”, br. 65/01 i 76/05, i "Službeni list CG", br. 76/08, 50/09, 78/10, 61/11, 28/12, 38/13 i 45/14), obrazlažu se potrebom:

- dodatnog usklađivanja sa Direktivom Savjeta EU 2003/96 o restrukturiranju okvira Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije, odnosno uvođenjem u akcizni sistem Crne Gore novog akciznog proizvoda (prirodni plin), a što je u skladu sa Vladinom politikom u ovoj oblasti;

- pravno tehničko usklađivanje pojedinih zakonskih odredbi,

- unaprjeđenje postojećeg zakonskog rješenja u dijelu oporezivanja mineralnih ulja uvođenjem dodatnih mjera zaštite od nelegalnog prometa u cilju suzbijanja sive ekonomije i stvaranja uslova za bolju poresku disciplin kod prometa ovog akciznog proizvoda.

Zakon o akcizama ("Službeni list RCG", br. 65/01 i 76/05, i "Službeni list CG", br. 76/08, 50/09, 78/10, 61/11, 28/12, 38/13 i 45/14), u primjeni je od 1. aprila 2002. godine, i tim zakonom uvedena je obaveza plaćanja akcize za tri grupe proizvoda, i to: alkohol i alkoholna pića, duvan i duvanske proizvode, i mineralna ulja, njihove derivate i supstitute, a od 1. aprila 2012. godine, kao akcizni proizvod uvedena je i gazirana voda. Akciza se plaća na akcizne proizvode proizvedene u Crnoj Gori i akcizne proizvode koji se uvoze u Crnu Goru. U proteklom periodu izvršeno je više izmjena navedenog zakona, koje su se pored ostalog odnosile na dodatno usklađivanje visine akcize na cigarete i ostale duvanske proizvode, sa direktivama Savjeta EU 92/79/ EEC i 92/80/EEC.

Posljednjim izmjenama Zakona o akcizama u 2014. godini uvedene su novine (od 1. januara 2015. godine), gdje postupak kontrole obračunavanja i plaćanja akcize umjesto poreskog, vrši carinski organ. Na ovaj način se, kroz objedinjavanje postupka kontrole i naplate ove dažbine unaprijedio sistem i obezbjedila efikasnija kontrola a samim tim i naplata akcize kod proizvodnje, uvoza i prometa akciznih proizvoda, a što je umnogome doprinijelo povećanju prihoda uz istovremeno suzbijanje sive ekonomije na tržištu akciznih proizvoda. Pored ostalog uveden je akcizni kalendar u svrhe predvidivog, postepenog i izjednačenog rasta akciza kao preduslova za prevenciju nelegalne trgovine cigaretama i obezbeđivanje stabilnih državnih prihoda.

III Usaglašenost sa evropskim zakonodavstvom i potvrđenim međunarodnim konvencijama

Predmetnim zakonom izvršeno je usklađivanje sa relevantnim propisima Evropske unije iz ove oblasti, i to:

- Direktivom Savjeta EU 2003/96 o restrukturiranju okvira Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije. Zakon je djelimično usaglašen sa ovom direktivom.

IV Obrazloženje osnovnih pravnih institute

Član 1 – Ovom odredbom izvršene su izmjene u dijelu koji se odnosi na sveobuhvat lica koja mogu dobiti akciznu dozvolu, odnosno to pravo osim pravnog stiče i fizičko lice. Takođe kao jedan od uslova za dobijanje akcizne dozvole od podnosioca zahtjeva osim ispunjenja poreskih traži se i ispunjenje i carinskih obaveza.

Član 2 - Ovom odredbom izvršeno je pravno tehničko usaglašavanje odredbi Zakona.

Član 3 – Ovom odredbom uvodi se obaveza oslobođenom korisniku akciznih proizvoda (fizičko lice) kao jedan od uslova za dobijanje dozvole carinskog organa bude obaveza vođenje poslovnih knjiga.

Član 4 – Ovom odredbama predloženo je da se oslobođenom korisniku akciznih proizvoda izdaje dozvola za rad na 12 meseci, sa mogućnošću njenog produženja po procjeni carinskog organa.

Član 5 – Ovom odredbom vrši se pravno tehničko usaglašavanje Zakona sa carinskim propisima u cilju stvaranja optimalnih uslova za efikasniju kontrolu rada držaoca carinskih skladišta.

Član 6- Ovom odredbom vrši se pravno tehničko usaglašavanje sa carinskim propisima odnosno njihovim tarifnim oznakama.

Član 7 – Ovom odredbom predloženo je povećanje akciznih stopa na olovni benzin sa 464 Eura na 1000 litara na 534 Eura na 1000 litara, bezolovni benzin sa 459 Eura na 1000 litara na 529 Eura na 1000 litara, kao i na gasna ulja u zavisnosti od namjene za koju se ta ulja koriste (za motorni pogon sa 350 na 420 Eura na 1000 litara, za industrijske i komercijalne svrhe sa 169 na 239 Eura na 1000 litara i za grijanje sa 117 na 187 Eura na 1000 litara). Takođe, visina akcize za motorno gorivo koje se koristi za izvođenje radova na projektu autoputa Bar –Boljare, shodno predloženom rješenju iznosi 169 Eura za 1000 litara. Pored navedenog, predloženom odredbom vrši se i dodatno usklađivanje sa Direktivom Savjeta EU 2003/96 o restrukturiranju okvira Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije, odnosno uvođenje u akcizni sistem Crne Gore novog akciznog proizvoda (prirodni plin), od 1. januara 2017. godine.

Član 8- Ovom odredbom uvodi se novi kontrolni mehanizam (kontrolna markica) u cilju stvaranja optimalnih uslova za efikasniju kontrolu rada carinskog organa, koju bi nadležnom carinskom organu dostavljali organ državne uprave nadležan za poslove poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede i organ državne uprave nadležan za poslove održivog razvoja i turizma.

Član 9- Predloženom odredbom vrši se pravno tehničko poboljšanje postojećih zakonskih rješenja.

Član 10- Predloženom odredbom uvodi se dodatna mjera zaštite od nelegalnog prometa mineralnim uljima koja moraju biti označena posebnom bojom i indikatorom, kao i u cilju suzbijanja sive ekonomije i stvaranja uslova za bolju poresku disciplinu. Naime,

Član 11- Navedenom odredbom predlaže se odložena primjena pojedinih odredbi kako bi se stvorili pravno tehničkih uslovi za njenu implementaciju.

Član 12- Predlaže se da odredbe koje se odnose na postupak obilježavanja mineralnih ulja počnu da se primjenjuju od 1. 07. 2017. godine, kako bi se stvorili pravno tehnički uslovi za implementaciju predloženog zakonskog rješenja.

V Finansijska sredstva koja je potrebno obezbijediti u budžetu Crne Gore za sprovođenje Zakona

Za sprovođenje ovog zakona nije potrebno obezbjeđivati dodatna sredstva iz budžeta Crne Gore.



CRNA GORA
MINISTARSTVO FINANSIJA

Broj: 02-03-sl

Podgorica, 11.06.2015. godine

DIREKTORAT ZA PORESKI I CARINSKI SISTEM


Povodom *Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama*, Ministarstvo finansija daje sljedeće

MIŠLJENJE

Na tekst *Predloga zakona* i pripremljeni izvještaj o sprovedenoj analizi uticaja propisa, sa aspekta implikacija na poslovni ambijent, nemamo primjedbi.

S obzirom da na osnovu uvida u dostavljeni tekst za sprovođenje *Zakona* nije potrebno izdvojiti dodatna finansijska sredstva iz budžeta države, Ministarstvo finansija daje saglasnost na *Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama*.

S poštovanjem,



MINISTAR
Radoje Žugić

IZVJEŠTAJ O SPROVEDENOJ ANALIZI PROCJENE UTICAJA PROPISA

1.1. OPIS PROJEKTA

1.1.1. Naziv projekta: Zakon o akciji na električnu energiju i akciji na prirodni plin

1.2. Opis problema

- 1.2.1. Koje probleme treba da riješi predloženi akt?
- 1.2.2. Koji su uzroci problema?
- 1.2.3. Koji su posljedice problema?
- 1.2.4. Koji su aspekti bitniji, ni koji naći i u kojoj mjeri?
- 1.2.5. Kako bi problem bio riješen bez promjene propisa ("status quo") opcija?

1.3. Predloženim zakonom vrši se:

- dodatno usklađivanje sa Direktivom Savjeta EU 2003/96 o restrukturiranju okvira Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije, odnosno uvođenjem u akcizni sistem Crne Gore novi akcizni proizvod (prirodni plin), a što je u skladu sa politikom Vlade Crne Gore u ovoj oblasti, čime će se omogućiti veći obim sredstava u Budžetu Crne Gore;
- pravno tehničko usklađivanje pojedinih zakonskih odredbi;
- uvođenja dodatne mjere zaštite od nelegalnog prometa mineralnih ulja, koja mora biti označena posebnom bojom i indikatorom, a u cilju suzbijanja sive ekonomije i stvaranja uslova za bolju porezku disciplinu.

1.4. Ciljevi

1.4.1. Koji ciljevi se postžu primjenom predloženog?

1.4.2. Kako se ostvaruju ciljevi na pojedinačnim strategijama ili programima vlade, ako je primjenljivo.

1.4.3. Ciljevi koji se postižu donošenjem navedenog propisa jeste indirektno obezbjeđenje dodatnih prihoda u Budžetu kao i usaglašavanje sa relevantnim Direktivama EU

1.4.4. Donošenje navedenog zakona planirano je Programom rada Vlade za II kvartal 2016. godine

1.5. Opseg

1.5.1. Koji su aspekti projekta koji su uključeni u procjenu uticaja? (Kako se odnose na opseg, na koji se aspekti projekta ne odnose i kako se odnose na opseg procjene?)

1.6. Ključni ciljevi

1.6.1. Na koji će i kako se najvažnije odnose odnosi s propisa i implementacijom istih

napraviti nacrt, direktiva i direktivo
Koji troškovi su primjena propisa izazvali građanima i privredi (načelno pitanje) - predložiti
prijedloga.
Da li su svi podjednak korišćenje propisa oglašavaju troškove koje će on stvoriti
Da li se propisi podležu svakoje novih privrednih subjekata na teritoriji države
Porkomnacija
Uključiti osvajaju administrativnih oprećenja i biznis barjere


Implementacijom predloženog zakonskog rješenja vrši se odvijanje finansijske stabilnosti


- Da li je implementacija ovog zakona
Da li je implementacija obaveštenja finansijskih institucija u budžetu (načelno pitanje)
Da li je implementacija finansijskih institucija beznačajna, beznačajna, beznačajna, beznačajna
Da li implementacijom propisa predlaže međunarodna finansijska obaveza? Objasniti
Da li se implementacija finansijska predlaže obaveštenja u budžetu za budžet fiskalnih godina
Da li se implementacija u budžetu za narednu fiskalnu godinu?
Da li je implementacija propisa predlaže dodatno povećanje potraživanja od države iz kojih će proistoci
finansijske obaveze?
Da li se implementacijom propisa ostvaruje prihod za budžet Crne Gore?
Objasniti metodologiju koja je korišćenja pri izradi obaveštenja finansijskih institucija
Da li su postojali problemi u procjeni uticaja finansijskih institucija?
Objasniti
Da li su postojale sugestije Ministarstva finansijske na najprijedlog propisa?
Da li su dodatne sugestije uključene u tekst propisa? Objasniti

Implementacijom propisa ne zahtjeva odvijanje finansijskih sredstava i ne stvara međunarodne finansijske
obaveze

- Da li je implementacija zakona izazvala dodatne
Da li je implementacija dodatne ekspertise predložiti i ako da, kako
Metodološki koji su grupe zainteresovani strana konsultovani, u kojoj fazi NIA procesa i
kako je izvršena ili objava konsultacije?
Da li su postojali dodatni predlozi i koji su predlozi i koje su sugestije zainteresovani strana
i kako su odnose njihovi predlozi. Objasniti

Prikladnost izrade predmetnog zakona nije korišćenja ekspertiska poznanika

 Radonj



Crna Gora
Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija

Broj: 03/1/2-2/114/2

Podgorica, 21. IX 2015.

MINISTARSTVO FINANSIJA

Dopisom broj 04-11790/1 od 21. septembra 2015. godine tražili ste mišljenje o usklađenosti **Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama** s pravnom tekovinom Evropske unije, saglasno članu 40 stav 1 alineja 2 Poslovnika Vlade.

Nakon upoznavanja sa sadržinom propisa, Ministarstvo vanjskih poslova i evropskih integracija je saglasno s navedenim u ocjeni usklađenosti propisa s pravnim propisima Evropske unije.


MINISTAR
Prof. dr Igor Lukšić

**IZJAVA O USKLADENOSTI NACRTA/PREDLOGA PROPISA CRNE GORE S PRAVNOM
TEKOVINOM EVROPSKE UNIJE**

Identifikacioni broj izjave MF-IU/PZ/15/12

1. Naziv nacrt/predloga propisa	
- na crnogorskom jeziku	Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama
- na engleskom jeziku	Proposal for the Law on Amendments to the Law on Excise
2. Podaci o obrađivaču propisa	
a) Organ državne uprave koji priprema propis	
- Organ državne uprave	Ministarstvo finansija
- sektor/odsjek	Direktorat za poreski i carinski sistem
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	Novo Radović, 020/225-160, Novo.radovic@mif.gov.me
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	Ruzica Bajceta, ruzica.bajceta@mif.gov.me, Jovica Petricevic, jovica.petricevic@mif.gov.me
b) Pravno lice s javnim ovlaštenjem za pripremu i sprovođenje propisa	
- Naziv pravnog lica	/
- odgovorno lice (ime, prezime, telefon, e-mail)	/
- kontakt osoba (ime, prezime, telefon, e-mail)	/
3. Organi državne uprave koji primjenjuju/sprovode propis	
- Organ državne uprave	Uprava carina
4. Uskladenost nacrt/predloga propisa s odredbama Sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju između Evropske unije i njenih država članica, s jedne strane i Crne Gore, s druge strane (SSP)	
a) Odredbe SSPa s kojima se uskladuje propis	
Glava VIII, Politika saradnje, član 100, Porezi	
b) Stepoin ispunjenosti obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa	
<input checked="" type="checkbox"/>	ispunjava u potpunosti
<input type="checkbox"/>	djelimično ispunjava
<input type="checkbox"/>	ne ispunjava
c) Razlozi za djelimično ispunjenje, odnosno neispunjenje obaveza koje proizilaze iz navedenih odredbi SSPa	
/	
5. Veza nacrt/predloga propisa s Programom pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (PPCG)	
- PPCG za period	2015-2018
- Poplavlje, potpoglavlje	16: Porezi, 2 Planovi i potrebe, 2.2 Zakonodavni okvir
- Rok za donošenje propisa	II kvartal 2015
- Napomena	Predlog zakona nije razmatran na Vladi u predviđenom roku zbog dodatnih komentara datih od strane EK, usled čega se propis revizirao.
6. Uskladenost nacrt/predloga propisa s pravnom tekovinom Evropske unije	
a) Uskladenost s primarnim izvorima prava Evropske unije	
TFEU, Djo Treći, Politika i unutrašnje objere Unije, Glava VII, Zajednička pravila o konkurenciji, oporezivanju i približavanju zakona, Poglavlje 2, Fiskalne odredbe, član 113 / TFEU, Part three, Union policies and internal actions, Title VII, Common rules on competition, taxation and approximation of laws, Chapter 2, Tax provisions, article 113	
Polupuno uskladenost/Fully harmonized	
b) Uskladenost sa sekundarnim izvorima prava Evropske unije	
32003L0096	
Direktiva Savjeta 2003/96/EZ od 27. oktobra 2003. o restrukturiranju sistema Zajednice za oporezivanje energenata: električno energije / Council Directive 2003/96/EC of 27 October 2003 restructuring the	

Community framework for the taxation of energy products and electricity (OJ L 283, 31.10.2003)

Djelimično usklađeno/partly harmonized

C) Usklađenost s ostalim izvorima prava Evropske unije

Ne postoji izvor prava EU ove vrste s kojim bi se predlog propisa mogao uporediti radi dobijanja stepena njegove usklađenosti.

6.1. Razlozi za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost nacrt/predloga propisa Crne Gore s pravnom tekovinom Evropske unije i rok u kojem je predviđeno postizanje potpune usklađenosti

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama djelimično je usklađen sa direktivom 32003L0096 u dijelu obuhvata proizvoda koji podliježu plaćanju akcize (ostali energenti i električna energija).

Potpuna usklađenost će se postići danom ulaska u EU.

7. Ukoliko ne postoje odgovarajući propisi Evropske unije s kojima je potrebno obezbijediti usklađenost konstatovati tu činjenicu

8. Navesti pravne akte Savjeta Evrope i ostale izvore međunarodnog prava korišćene pri izradi nacrt/predloga propisa

Ne postoje izvori međunarodnog prava s kojima je potrebno uskladiti predlog propisa

9. Navesti da li su navedeni izvori prava Evropske unije, Savjeta Evrope i ostali izvori međunarodnog prava prevedeni na crnogorski jezik (prevode dostaviti u prilogu)

Navedeni sekundarni izvori prava EU prevedeni su na hrvatski jezik.

10. Navesti da li je nacrt/predlog propisa iz tačke 1 izjave o usklađenosti preveden na engleski jezik (prevod dostaviti u prilogu)

Predlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama preveden je na engleski jezik

11. Učešće konsultanata u izradi nacrt/predloga propisa i njihovo mišljenje o usklađenosti

U izradi Predloga zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama nije bilo učešća konsultanata

Potpis / ovlašteno lice obrađivača propisa

Potpis / ministar vanjskih poslova i evropskih integracija

Datum:

Datum:

Prilog obrasca

1. Prevodi propisa Evropske unije
2. Prevod nacrt/predloga propisa na engleskom jeziku (ukoliko postoji)

TABELA USKLAĐENOSTI

1. Identifikacioni broj (IB) nacrt/predloga propisa	1.1. Identifikacioni broj izjave o usklađenosti i datum utvrđivanja nacrt/predloga propisa na Vladi			
MF-TU/PZ/15/12	MF-IU/PZ/15/12			
2. Naziv izvora prava Evropske unije i CELEX oznaka				
Direktiva Savjeta 2003/96/EZ od 27. oktobra 2003. o restrukturiranju sistema Zajednice za oporezivanje energenata i električne energije - 32003L0096				
3. Naziv nacrt/predloga propisa Crne Gore				
Na crnogorskom jeziku		Na engleskom jeziku		
Predlog Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o akcizama		Proposal for the Law on Amendments to the Law on Excise		
4. Usklađenost nacrt/predloga propisa s izvorima prava Evropske unije				
a)	b)	c)	d)	e)
Odredba i tekst odredbe izvora prava Evropske unije (član, stav, tačka)	Odredba i tekst odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore (član, stav, tačka)	Usklađenost odredbe nacrt/predloga propisa Crne Gore s odredbom izvora prava	Razlog za djelimičnu usklađenost ili neusklađenost	Rok za postizanje potpune usklađenosti

		Evropske unije		
Direktiva 2003/96/EZ				
<p style="text-align: center;">Član 1</p> <p>Države članice propisuju poreze na energente i električnu energiju u skladu s ovom Direktivom.</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Djelimično usklađeno	<p>Djelimično usklađeno članom 2 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12,38/13 i 45/14) u dijelu koji se odnosi na obuhvat proizvoda koji podliježu oporezivanju.</p> <p>Nakon sprovedene detaljne analize izvršiće se uvođenje i ostalih energenata i električne energije u Zakon o akcizama.</p>	Do ulaska u EU

<p style="text-align: center;">Član 2</p> <p>Za potrebe ove Direktive, pojam «energenti» primjenjuje se na proizvode koji su:</p> <p>(a) obuhvaćeni oznakama KN 1507 do 1518, ako su namijenjeni za korištenje kao loživo ulje ili pogonsko gorivo;</p> <p>(b) obuhvaćeni oznakama KN 2701, 2702 i 2704 do 2715;</p> <p>(c) obuhvaćeni oznakama KN 2901 i 2902;</p> <p>(d) obuhvaćeni oznakom KN 2905 11 00, koji nisu sintetičkog porijekla, ako su namijenjeni za korištenje kao loživo ulje ili pogonsko gorivo;</p> <p>(e) obuhvaćeni oznakom KN 3403;</p> <p>(f) obuhvaćeni oznakom KN 3811;</p> <p>(g) obuhvaćeni oznakom KN 3817;</p> <p>(h) obuhvaćeni oznakom KN 3824 90 99, ako su namijenjeni za korištenje kao loživo ulje ili pogonsko gorivo.</p> <p>2. Ova se Direktiva primjenjuje i na: električnu energiju obuhvaćenu oznakom KN 2716.</p> <p>3. Kad su namijenjeni za upotrebu, ponuđeni na prodaju ili se koriste kao pogonsko gorivo ili loživo ulje, energenti, osim onih za koje je visina poreza određena u ovoj Direktivi, će se oporezivati prema načinu korištenja, po istoj stopi poreza kao loživo ulje ili pogonsko gorivo.</p> <p>Osim proizvoda podložnih naplati poreza koji su navedeni u stavu 1., svi će se proizvodi namijenjeni za upotrebu, ponuđeni na prodaju, koji se koriste kao pogonsko gorivo ili kao aditiv ili punilo u pogonskim gorivima,</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Djelimično usklađeno</p>	<p>Djelimično usklađeno članom 51 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13 i 45/14) u dijelu koji se odnosi na obuhvat proizvoda koji podliježu oporezivanju. Nakon sprovedene detaljne analize izvršiće se uvođenje i ostalih energenata i električne energije u Zakon o akcizama. Tarifne oznake za mineralna ulja usklađuju se godišnje sa nomenklaturom Carinske tarife.(član 85e Zakona o</p>	<p style="text-align: center;">Do ulaska u EU</p>
--	--	---	--	---

<p>oporezivati po stopi za ekvivalentno pogonsko gorivo.</p> <p>Osim proizvoda podložnih naplati poreza koji su navedeni u stavu 1., svi će se ostali ugljikovodici, osim treseta, koji su namijenjeni za upotrebu, ponudeni na prodaju ili se koriste za grijanje, oporezivati po stopi za ekvivalentan energent.</p> <p>4. Ova se Direktiva ne primjenjuje na:</p> <p>(a) oporezivanje obujma proizvodnje topline ili oporezivanje proizvoda koji su obuhvaćeni oznakama KN 4401 i 4402;</p> <p>(b) sljedeće uporabe energenata ili električne energije:</p> <ul style="list-style-type: none"> - energenti koji se koriste u druge svrhe, osim kao pogonska goriva ili loživa ulja, - dvojno korištenje energenata. <p>Energent ima dvojno korištenje ako se upotrebljava kao loživo ulje i u druge svrhe, osim kao pogonsko gorivo ili loživo ulje. Uporaba energenata za kemijske redukcije i u elektrolitskim i metalurzijskim procesima smatra se kao dvojno korištenje,</p> <ul style="list-style-type: none"> - električna energija, koja se prvenstveno koristi u svrhu kemijske redukcije i u elektrolitičkim i metalurzijskim procesima, - električna energija, kada predstavlja više od 50 % cijene proizvoda. «Cijena proizvoda» znači ukupan zbroj kupljenih dobara i usluga, plus troškovi osoblja, plus potrošnja fiksnog kapitala na razini preduzeća, kako je predviđeno u članu 11. Ta cijena se izračunava u prosjeku po jedinici. «Cijena električne energije» znači stvarnu nabavnu vrijednost električne energije ili troškove proizvodnje električne energije, ako se proizvodi u poduzeću, 			akcizama).	
--	--	--	------------	--

<p>- mineraloški procesi</p> <p>«Mineraloški procesi» znači procesi svrstani u nomenklaturu NACE-a pod oznakom DI 26 «prerada ostalih nemetalnih mineralnih proizvoda» u Regulativi Savjeta (EEZ-a) br. 3037/90 od 9. oktobra 1990. o statističkom svrstavanju gospodarskih grana u Europskoj zajednici¹.</p> <p>Međutim, na te će se energente primjenjivati član 20.</p> <p>5. Kad se u ovoj Direktivi navode oznake kombinirane nomenklature, to su one iz Regulative Komisije (EZ-a) br. 2031/2001 od 6. avgusta 2001. o izmjeni i dopuni Dodatka I. Regulative Savjeta (EEZ-a) br. 2658/87 o carinskoj i statističkoj nomenklaturi i Zajedničkoj carinskoj tarifi².</p> <p>Odluka o ažuriranju oznaka kombinirane nomenklature za proizvode navedene u ovoj Direktivi donosi se jednom godišnje, u skladu s postupkom predviđenim u članu 27. Takva odluka ne smije dovesti do bilo kakvih promjena najnižih poreskih stopa koje se primjenjuju u ovoj Direktivi, ili dodavanja ili izbacivanja bilo kojeg energenta ili električne energije.</p>				
<p style="text-align: center;">Član 3</p> <p>Upućivanja u Direktivi 92/12/EEZ na „mineralna ulja“ i „akcize“, ako se ta Direktiva primjenjuje na mineralna ulja, tumače se kao da obuhvataju sve energente, električnu energiju i sve nacionalne indirektno poreze koji su navedeni u članu 2. i članu 4. stavu 2. ove Direktive.</p> <p style="text-align: center;">Član 4</p> <p>1. Visina oporezivanja koje države članice primjenjuju na energetske proizvode i električnu energiju, a koje su navedene u članu 2., ne smiju biti ispod najniže visine oporezivanja propisane ovom Direktivom.</p> <p>2. Za potrebe ove Direktive, „visina oporezivanja“ znači ukupno</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Djelimično usklađeno</p>	<p style="text-align: center;">Djelimično usklađeno članom 52 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13 i 45/14) u dijelu koji se odnosi na obuhvat proizvoda koji podliježu</p>	<p style="text-align: center;">Do ulaska u EU</p>

<p>opterećenje u vezi sa svim indirektnim porezima (osim PDV-a) koji se izračunavaju direktno ili indirektno po količini energenta ili električne energije u trenutku puštanja u slobodnu potrošnju.</p> <p style="text-align: center;">Član 5</p> <p>Pod uslovom da poštuju najniže visine oporezivanja koje su propisane ovom Direktivom i ako su usklađene s pravom Zajednice, države članice mogu uz poresku kontrolu primjenjivati diferencirane stope poreza u sljedećim slučajevima:</p> <ul style="list-style-type: none"> - kad su diferencirane stope izravno povezane s kvalitetom proizvoda, - kad diferencirane stope izravno zavise o količinskim visinama potrošnje električne energije ili energenta koji se koriste za grijanje, - za sljedeće upotrebe: lokalni javni putnički prevoz (uključujući taksije), skupljanje otpada, oružane snage i javnu upravu, invalide, sanitetska vozila, - između korištenja u poslovne i neposlovne svrhe, za energente i električnu energiju, kako je navedeno u člancima 9. i 10. 			<p>oporezivanju.</p> <p>Potpuna usklađenost će se postići izmjenama Zakona o akcizama</p>	
<p style="text-align: center;">Član 6</p> <p>Države članice mogu slobodno odobravati oslobođenje od poreza ili snižene visine oporezivanja, kako je propisano ovom Direktivom:</p> <p>(a) direktno,</p> <p>(b) putem diferenciranih stopa</p> <p>ili</p> <p>(c) povratom cijelog ili dijela naplaćenih poreza.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno čl. 53 i 54 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13 i 45/14)</p>	

<p style="text-align: center;">Član 7</p> <p>1. Od 1. januara 2004. i od 1. januara 2010., najniže visine poreza koji se primjenjuju na pogonska goriva, određuju se kako je predviđeno u Dodatku I. Tablici A.</p> <p>Najkasnije do 1. januara 2012., Savjet će poslije savjetovanja s Evropskim parlamentom i na osnovi izvještaja i predloga Komisije, jednoglasno odlučiti o najnižim visinama oporezivanja benzina za sljedeće razdoblje, koje počinje od 1. januara 2013.</p> <p>2. Države članice mogu praviti razliku između korištenja plinskog ulja kao pogonskoga goriva u komercijalne i nekomercijalne svrhe, pod uslovom da se poštuju najniže visine poreza Zajednice i da stopa za komercijalno plinsko ulje koje se koristi kao pogonsko gorivo, nije ispod nacionalne visine poreza na snazi 1. januara 2003., bez obzira na odstupanja za takvo korištenje predviđeno u ovoj Direktivi.</p> <p>4. Bez obzira na stav 2., države članice koje uvedu sistem naplata cestarina za cestovna vozila ili kombinacije zglobnih vozila koja su namijenjena isključivo za drumski prevoz roba, mogu primjenjivati snižene stope za dizelsko gorivo koje takva vozila koriste, koje su ispod nacionalne visine oporezivanja na snazi 1. januara 2003., ako ukupno porezno opterećenje ostane više manje jednako, pod uslovom da se poštuju najniže visine poreza Zajednice i da je visina nacionalnog oporezivanja, koja je na snazi 1. januara 2003. za plinska ulja, koja se koriste kao pogonsko gorivo, najmanje dva puta viša od najniže visine poreza koji se primjenjuje 1. januara 2004.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 52 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13 i 45/14).</p>	
<p style="text-align: center;">Član 7</p> <p>3. «Komercijalna plinska ulja koja se koriste kao pogonsko gorivo» znači plinsko ulje koje se koristi kao pogonsko gorivo za sljedeće potrebe:</p> <p>(a) prevoz roba u najmu ili za račun drugih, ili za vlastiti račun, drumskim</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Materija nije predmet regulisanja ovog propisa</p>	

<p>vozilima ili kombinacijama zglobnih vozila koja su namijenjena isključivo za drumski prevoz roba s najvećom dopuštenom bruto natovarenom težinom od najmanje 7,5 tona;</p> <p>(b) prevoz putnika, bilo redoviti ili privremeni prevoz, drumskim vozilima kategorije M2 ili M3, kako je definisano u Direktivi Savjeta 70/156/EEZ od 6. februara 1970. o usklađivanju prava država članica u vezi s homologacijom tipa motornih vozila i njihovih prikolica.</p>				
<p style="text-align: center;">Član 8</p> <p>1. Od 1. januara 2004., bez obzira na član 7., najniže će visine oporezivanja koje se primjenjuju na proizvode koji se koriste kao pogonsko gorivo u svrhe iz stava 2., biti utvrđene kako je određeno u Dodatku I. Tablici B.</p> <p>2. Ovaj se član primjenjuje na sljedeće industrijske i komercijalne namjene:</p> <p>(a) radove u poljoprivredi, vrtlarstvu, uzgoju riba i u šumarstvu;</p> <p>(b) nepokretne motore;</p> <p>(c) pogone i mehanizaciju koja se koristi u niskogradnji i visokogradnji, građevinarstvu i javnim radovima;</p> <p>(d) vozila namijenjena za korištenje izvan javnih putova ili kojima nije izdana dozvola za upotrebu poglavito na javnim putovima.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Djelimično usklađeno, iz razloga što je preostalo usklađivanje u pogledu obuhvata proizvoda koji podliježu oporezivanju.</p>	<p>Do ulaska u EU</p>
<p style="text-align: center;">Član 9</p> <p>1. Od 1. januara 2004., najniža visina oporezivanja koja će se primjenjivati na loživo ulje (ogrjev) utvrđuje se, kako je utvrđeno u Dodatku I., Tablici C.</p> <p>2. Države članice, koje su 1. januara 2003. ovlaštene primjenjivati kontrolnu naknadu za loživa ulja za grijanje, mogu nastaviti primjenjivati sniženu stopu od EUR 10 na 1 000 litara toga proizvoda. To će se ovlašćenje ukinuti 1. januara 2007., ako Savjet jednoglasno tako odluči na temelju izvještaja i</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 52 st. 3 tačka 5 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br. 76/08, 28/12,</p>	

<p>preporuke Komisije, ukoliko zapazi da je visina snižene stope preniska, da bi se izbjegli problemi u vezi s narušavanjem trgovine između država članica.</p>			38/13 i 45/14).	
<p style="text-align: center;">Član 10</p> <p>1. Od 1. Januara 2004. najniža visina oporezivanja koje se primjenjuju na električnu energiju utvrđuju se kako je navedeno u Prilogu I. tablici C.</p> <p>2. Iznad najnižih visina oporezivanja koje su navedene u stavu 1. države članice mogu odabrati koju će poreznu osnovicu primjenjivati, pod uslovima da poštuju Direktivu 92/12/EEZ.</p> <p style="text-align: center;">Član 11</p> <p>1. U ovoj Direktivi, „poslovna upotreba“ znači korištenje, u skladu sa stavom 2., od strane nekog poslovnog subjekta (preduzeća) koji samostalno na bilo kojem mjestu obavlja snabdijevanje robom i pruža usluge, bez obzira na to u koju svrhu ili na ishod takvih privrednih aktivnosti.</p> <p>Privredne aktivnosti obuhvataju sve aktivnosti proizvođača, trgovaca ili osoba koje pružaju usluge, uključujući aktivnosti u rudarstvu i poljoprivredi, te stručno djelovanje.</p> <p>Državne, pokrajinske i lokalne uprave i ostale javnopravne institucije ne smatraju se poslovnim subjektima u smislu djelovanja ili obavljanja poslova kojima se bave kao javne ustanove. Međutim, kad se bave takvim aktivnostima ili poslovanjem, smatrat će se poslovnim subjektima u odnosu na te aktivnosti ili poslovanje ako bi njihovo tretiranje kao neposlovnih subjekata dovelo do značajnog narušavanja konkurencije.</p> <p>2. U odnosu na ovu Direktivu, poslovnim se subjektom ne može smatrati jedinica manja od dijela preduzeća ili pravnog tijela koje se u</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Nakon sprovedene detaljne analize izvršiće se uvođenje i ostalih energenata i električne energije u Zakon o akcizama.</p>	<p>Do ulaska u EU</p>

<p>organizacijskom smislu sastoji od samostalnog poduzeća, tj. subjekta koji je sposoban samostalno poslovati.</p> <p>3. Gdje dolazi do mješovite upotrebe, oporezivanje se primjenjuje proporcionalno prema svakoj vrsti korištenja, iako je ili poslovno ili neposlovno korištenje beznačajno, ono se može zanemariti.</p> <p>4. Države članice mogu ograničiti područje primjene snižene visine oporezivanja na poslovnu upotrebu.</p>				
<p style="text-align: center;">Član 12</p> <p>1. Države članice mogu nacionalne stope oporezivanja izraziti i u drugim valutama osim onih koje su navedene u članovima 7. do 10., pod uslovom da odgovarajuće visine poreza nakon konverzije u te valute nisu ispod najniže visine koja je predviđena u ovoj Direktivi.</p> <p>2. Za energente navedene u članovima 7., 8. i 9. kojih se visina oporezivanja temelji na sadržaju, sadržaj se mjeri kod temperature od 15 O C.</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Potpuno usklađeno</p>	<p>Potpuno usklađeno članom 52 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13 i 45/14).</p>	
<p style="text-align: center;">Član 13</p> <p>1. Za države članice koje nisu prihvatile euro, tečaj eura koji se će primjenjivati za preračunavanje iznosa poreza u nacionalnu valutu, utvrđuje se jednom godišnje. Stope koje će se primjenjivati su one koje su dobijene prvog radnog dana u oktobru i koje su objavljene u Službenom listu Evropske zajednice, a primjenjuju se od 1. januara sljedeće kalendarske godine.</p> <p>2. Države članice mogu zadržati visinu oporezivanja koja je na snazi u vrijeme godišnjeg usklađivanja, kako je predviđeno stavom 1., ako preračunavanjem iznosa poreza izraženog u eurima dođe do porasta od manje od 5 % ili 5 eura, zavisno o tome koji je iznos manji, visine</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

oporezivanja izražene u nacionalnoj valuti.				
<p style="text-align: center;">Član 14</p> <p>1. Osim opštih odredaba predviđenih u Direktivi 92/12/EEZ o upotrebi oporezivih proizvoda kad se ti proizvodi oslobađaju od poreza te ne dovodeći u pitanje ostale odredbe Zajednice, države članice oslobađaju od poreza pod uslovima koje same predvide kako bi osigurale pravilnu i dosljednu primjenu tih oslobođenja i spriječile svaku utaju, izbjegavanje i zloupotrebu, sljedeće:</p> <p>(a) energente i električnu energiju, koji se koriste za proizvodnju električne energije te električnu energiju koja se koristi za održavanje sposobnosti proizvodnje električne energije. Međutim, države članice mogu zbog politike zaštite okoline te proizvode oporezivati a da se ne pridržavaju najnižih nivoia poreza predviđenih u ovoj Direktivi. U tom slučaju oporezivanje tih proizvoda neće se uzimati u obzir za potrebe zadovoljavanja najnižih nivoa oporezivanja električne energije koje su predviđene u članu 10.;</p> <p>(b) energente koji se nabavljaju za korištenje kao gorivo u zračnom prometu, osim za privatne rekreativne letove.</p> <p>Za potrebe ove Direktive, „privatni rekreativni letovi” znači korištenje aviona od strane vlasnika ili fizičke ili pravne osobe koja se njime koristi najmom ili na neki drugi način za potrebe različite od poslovnih, naročito različite od prijevoza putnika i robe ili usluga uz naknadu, ili za potrebe javnih tijela.</p> <p>Države članice mogu ograničiti opseg tih oslobođenja na nabavku mlaznoga goriva (oznaka KN 2710 19 21);</p>	Nema odgovarajuće odredbe	Neusklađeno	<p style="text-align: center;">Nakon sprovedene detaljne analize izvršiće se uvođenje i ostalih energenata i električne energije u Zakon o akcizama.</p>	Do ulaska u EU

(c) energente koji se isporučuju za upotrebu kao gorivo pri plovidbi unutar vodenih putova Zajednice (uključujući ribolov), osim privatnih plovila za rekreaciju, i električnu energiju proizvedenu na plovilu.

Za potrebe ove Direktive „privatna plovila za rekreaciju” znači sva plovila koja koriste njihovi vlasnici, fizičke ili pravne osobe koje se njima koriste najmom ili na neki drugi način, za potrebe različite od poslovnih, naročito različite od prevoza putnika ili roba ili usluga uz naknadu, ili za potrebe javnih tijela.

2. Države članice mogu ograničiti područje primjene oslobođenja koja su navedena u stavu 1. tačkama (b) i (c) na međunarodni promet ili promet unutar Zajednice. Osim toga, kad je država članica sklopila bilateralni sporazum s drugom državom članicom, ona takođe može ukinuti oslobođenja predviđena u stavu 1. tačkama (a) i (c). U takvim slučajevima države članice mogu primijeniti visinu oporezivanja ispod najniže visine poreza koji je predviđen u ovoj Direktivi.

Član 15

1. Ne dovodeći u pitanje ostale odredbe Zajednice, države članice mogu, uz poresku kontrolu, sprovesti potpuna ili djelimična oslobađanja ili sniženja visine oporezivanja na:

(a) oporezive proizvode koji se koriste uz poresku kontrolu na području oglednih projekata za tehnološki razvoj ekološki prihvatljivijih proizvoda ili u vezi s gorivima iz obnovljivih izvora;

(b) električnu energiju:

- koja se dobiva korištenjem sunčane energije, snage vjetra, valova, plime ili

<p>iz geotermalnih izvora,</p> <ul style="list-style-type: none">- iz vodenih izvora proizvedene u hidroelektranama,- proizvedene od biomase ili proizvoda od biomase,- proizvedene od metana koji se stvara u napuštenim rudnicima ugljena,- proizvedene od gorivih ćelija; <p>(c) energente i električnu energiju, koji se koriste za kombinovanu proizvodnju toplote i snage;</p> <p>(d) električnu energiju koja se dobija pri miješanoj proizvodnji toplote i energije, pod uslovom da su ta postrojenja za proizvodnju ekološki prihvatljiva. Države članice mogu primjenjivati nacionalne definicije za „ekološki prihvatljivu“ (ili visokoučinkovitu) miješanu proizvodnju sve dok Savjet, na temelju izvješća i predloga Komisije, jednoglasno ne usvoji zajedničke definicije;</p> <p>(e) energente i električnu energiju, koji se koriste za prevoz robe i putnikavozom, podzemnom željeznicom, tramvajem ili trolejbusom;</p> <p>(f) energente koji se koriste kao gorivo u plovidbi na unutrašnjim vodenim putovima (uključujući ribarstvo) osim za privatna plovila za rekreaciju, i električnu energiju koja se proizvodi na plovilima;</p> <p>(g) prirodni plin u državama članicama u kojima je udio prirodnog plina u krajnjoj potrošnji energije bio 2000. godine manji od 15 %;</p> <p>Potpuna ili djelimična oslobođenja ili sniženja mogu se primjenjivati za razdoblje od najduže deset godina od stupanja na snagu ove Direktive ili dok nacionalni udio prirodnog (zemnog) plina ne dostigne 25 % ukupne</p>				
--	--	--	--	--

<p>potrošnje energije, ako se to dogodi prije. Međutim, čim nacionalni udio prirodnog plina dostigne 20 % krajnje potrošnje energije, države članice na koje se to odnosi će primijeniti samo pozitivnu visinu oporezivanja koja će se povećavati na godišnjoj osnovi, s ciljem dostizanja barem najniže stope na kraju gore navedenog razdoblja.</p> <p>Ujedinjena Kraljevina Velike Britanije i Sjeverne Irske može primjenjivati potpuno ili djelomično oslobođenje ili sniženje za prirodni plin, zasebno za Sjevernu Irsku;</p> <p>(h) električnu energiju, prirodni plin, ugljen i čvrsta goriva koja se koriste u kućanstvima i/ili organizacijama, koje dotična država članica priznaje kao dobrotvorne. U slučaju takvih dobrotvornih organizacija, države članice mogu ograničiti oslobođenja ili sniženja na uporabu u neposlovnim aktivnostima. Kod mješovitih korištenja primjenjuje se oporezivanje razmjerno svakoj vrsti korištenja. Ako je korištenje beznačajno, može se tretirati kao nepostojeće.</p> <p>(i) prirodni plin i tekući naftni plin (LPG) koji se koriste kao pogonska goriva;</p> <p>(j) pogonska goriva koja se koriste u preradi, razvoju, za testiranja i održavanja zračnih letjelica ili brodova;</p> <p>(k) pogonska goriva koja se koriste pri jaružanju bagerom na plovnim putovima i u lukama;</p> <p>(l) proizvode koji su obuhvaćeni oznakom KN 2705, a koriste se za potrebe grijanja.</p> <p>2. Države članice također mogu proizvođaču refundirati dio ili cijeli iznos poreza koji potrošači plaćaju na električnu energiju proizvedenu iz</p>				
--	--	--	--	--

<p>proizvoda navedenih u stavu 1. točki (b).</p> <p>3. Države članice mogu primjenjivati stopu oporezivanja čak i do nule za energente i električnu energiju koji se koriste kod radova u poljoprivredi, vrtlarstvu ili ribogojstvu i šumarstvu.</p> <p>Na temelju predloga Komisije Savjet prije 1. januara 2008. ispituje mogućnost ukidanja primjene nulte stope oporezivanja.</p>				
<p style="text-align: center;">Član 16</p> <p>1. Ne dovodeći u pitanje stav 5., države članice mogu uz poreznu kontrolu primjenjivati oslobođenje ili sniženu stopu oporezivanja na proizvode podložne porezu na koje se odnosi član 2., kad su ti proizvodi proizvedeni od , ili sadrže jedan ili više od sljedećih proizvoda:</p> <ul style="list-style-type: none"> - proizvode koji su obuhvaćeni oznakama KN 1507 do 1518; - proizvode koji su obuhvaćeni oznakama KN 3824 90 55 i 3824 90 80 do 3824 90 99 za njihove sastojke dobijene od biomase; - proizvode koji su obuhvaćeni oznakama KN 2207 20 00 i 2905 11 00, koji nisu sintetičkog porijekla; - proizvode proizvedene od biomase, uključujući i proizvode koji su obuhvaćeni oznakama KN 4401 i 4402. <p>Države članice mogu uz poreznu kontrolu primjenjivati snižene stope i na proizvode podložne porezu na koje se odnosi član 2., kad takvi proizvodi sadrže vodu (oznaka KN 2201 i 2851 00 10).</p> <p>«Biomasa» znači biorazgradive dijelove proizvoda, otpada i poljoprivrednih ostataka (uključujući biljne i životinjske tvari), ostataka u šumarstvu i za šumarstvo vezanih industrijskih grana, kao i biorazgradive dijelove</p>	<p style="text-align: center;">Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p style="text-align: center;">Djelimično usklađeno</p>	<p>Djelimično usklađeno članom 52 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13 i 45/14), iz razloga što je preostalo usklađivanje u pogledu obuhvata proizvoda koji podliježu oporezivanju.</p> <p>Potpuna usklađenost će</p>	<p style="text-align: center;">Do ulaska u EU</p>

<p>industrijskog i kućnog otpada.</p> <p>2. Oslobođenje ili sniženje poreza koje proizlazi iz primjene snižene stope predviđene stavom 1., ne smije biti veće od iznosa poreza koji se plaća na količinu proizvoda navedenih u stavu 1., a koje sadrže proizvodi na koje se ima pravo primijeniti sniženje.</p> <p>Visine poreza koje države članice primjenjuju na proizvode koji su proizvedeni od, ili koji sadrže proizvode na koje se odnosi stav 1., mogu biti ispod najnižih visina, kako je navedeno u članu 4.</p> <p>3. Oslobođenje ili sniženje poreza koje primjenjuju države članice će se prilagođavati, uzimajući u obzir promjene cijena sirovina, radi izbjegavanja pretjeranih nadoknada za dodatne troškove u vezi s proizvodnjom proizvoda navedenih u stavu 1.</p> <p>4. Do 31. decembra 2003., države članice mogu oslobađati ili nastaviti s oslobađanjem od poreza proizvoda koji su potpuno, ili gotovo potpuno, napravljeni od proizvoda navedenih u stavu 1.</p> <p>5. Oslobođenje ili sniženje predviđeno za proizvode navedene u stavu 1., može se odobravati u okviru višegodišnjeg programa na osnovi odgovarajućeg ovlašćenja koje upravno tijelo izdaje privrednom subjektu na više od jedne kalendarske godine. Takva se ovlašćenja za oslobođenje ili sniženje smiju primjenjivati za razdoblje od najviše šest uzastopnih godina. To se razdoblje može i obnavljati.</p> <p>U okviru višegodišnjeg programa koji je neko upravno tijelo odobrilo do 31. decembra 2012., države članice mogu primjenjivati oslobođenje ili sniženje poreza u skladu sa stavom 1., i poslije 31. decembra 2012. sve do okončanja tog višegodišnjeg programa. To se razdoblje ne može produžiti.</p> <p>6. Ako se od država članica zatraži da sukladno pravu Zajednice zadovolje pravno obvezujuće obaveze i na svoja tržišta stave minimalni udio proizvoda koji su navedeni u stavu 1., prestat će se primjenjivati stavci 1. do</p>			<p>se postići izmjenama i dopunama Zakona o akcizama, nakon sprovedene detaljne analize o uvođenju i ostalih energenata i električne energije u Zakon.</p>	
--	--	--	--	--

<p>5. od dana kad takve obaveze za države članice postanu obvezujuće.</p> <p>7. Države članice će do 31. decembra 2004., a potom svakih 12 mjeseci, dostavljati Komisiji plan poreskih sniženja ili oslobođenja koja primjenjuju u skladu s ovim članom.</p> <p>8. Najkasnije do 31. decembra 2009., Komisija će obavijestiti Savjet o poreskim, gospodarstvenim, poljoprivrednim, energetske, industrijskim i ekološkim aspektima sniženja odobrenih u skladu s ovim članom.</p>				
<p style="text-align: center;">Član 17</p> <p>1. Pod uslovom da se najniže visine poreza utvrđene ovom Direktivom poštuju u prosjeku za sva preduzeća, države članice mogu primjenjivati sniženja poreza na potrošnju energenata koji se koriste za grijanje ili u svrhe člana 8. stava 2. tačaka (b) i (c), te na potrošnju električne energije, u sljedećim slučajevima:</p> <p>(a) za velike potrošače energije</p> <p>«Preduzeća-veliki potrošači energije» znači poslovnu jedinicu, kako je navedeno u članu 11., u kojoj nabava energenata i električne energije iznosi najmanje 3,0 % vrijednosti proizvodnje ili nacionalni energetske porez koji se naplaćuje iznosi najmanje 0,5 % dodane vrijednosti. U okviru tih definicija, države članice mogu primjenjivati i restriktivnija načela, uključujući prodajnu vrijednost, kao i definicije u vezi s procesima i granama.</p> <p>«Snabdijevanje energenata i električne energije» znači stvarnu cijenu energije nabavljene ili proizvedene unutar preduzeća. U to su uključeni samo električna energija, ogrjev i energenti koji se koriste za potrebe grijanja ili u svrhe iz člana 8. stava 2. tačaka (b) i (c). Uključeni su svi porezi, osim PDV-a.</p> <p>«Proizvodna vrijednost» znači promet, uključujući dotacije direktno povezane s cijenom proizvoda, plus ili minus promjene zaliha gotovih proizvoda, nedovršenu proizvodnju u toku, te robe i usluge nabavljene za</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići izmjenama i dopunama Zakona o akcizama, Nakon sprovedene detaljne analize o uvođenju i ostalih energenata i električne energije u Zakon.</p>	<p>Do ulaska u EU</p>

preprodaju, minus kupovine roba i usluga za preprodaju.

«Dodata vrijednost» znači ukupan promet koji je podložan PDV-u, uključujući izvozne prodaje umanjeno za ukupne kupovine koje su podložne PDV-u, uključujući sav uvoz.

Državama članicama koje već primjenjuju nacionalne sisteme oporezivanja energije u kojima se preduzeća-veliki potrošači energije definišu prema drugačijim kriterijima, a ne odnosom cijene energije u poređenju s proizvodnom vrijednošću, odnosno nacionalnim porezom na energiju koji se naplaćuje, u poređenju s dodanom vrijednosti, odobrava se prijelazno razdoblje do najkasnije 1. januara 2007. da se prilagode definiciji koja je navedena u tački (a) prvog podstava;

(b) kad se sklapaju sporazumi s tvrtkama ili grupacijama tvrtki, ili kad se primjenjuju sistemi utrživih dozvola ili slične mjere, sve dok su one usmjerene na ciljeve zaštite životne sredine ili poboljšanja efikasnosti energije.

2. Bez obzira na član 4. stav 1., države članice mogu primjenjivati razinu poreza sniženu do nule za energente ili električnu energiju, kako je predviđeno u članu 2., ako se njima koriste preduzeća-veliki potrošači energije, kako je predviđeno u stavu 1. ovoga člana.

3. Bez obzira na član 4. stav 1., države članice mogu primjenjivati razinu oporezivanja sniženu do 50 % najnižih visina predviđenih u ovoj Direktivi za energente ili električnu energiju, kako je utvrđeno u članu 2., kad ih se koristi u poslovnim jedinicama, kako je utvrđeno u članu 11., a koja nisu veliki potrošači energije, kako je definisano u stavu 1. ovog člana.

4. Preduzeća koja se koriste mogućnostima navedenima u stavovima 2. i 3. će sklapati ugovore, primjenjivati sisteme utrživih dozvola ili istovjetne mjere, kako je predviđeno u stavu 1. tački (b). Sporazumima, sistemima utrživih dozvola i sličnim mjerama moraju se postizati istovjetni ciljevi očuvanja životne sredine ili poboljšanja efikasnosti energije, u približno

<p>jednakoj mjeri kao što bi se postiglo da su se poštivale standardne najniže stope Zajednice.</p>				
<p style="text-align: center;">Član 18</p> <p>1. Odstupajući od odredaba ove Direktive, države članice se ovlašćuju da nastave primjenjivati snižene razine oporezivanja ili oslobođenja od poreza kako je predviđeno u Prilogu II.</p> <p>U zavisnosti od prethodnom preispitivanju od strane Vijeća, na temelju predloga Komisije, ovo ovlaštenje prestaje vrijediti 31. decembra 2006. ili na dan kako je navedeno u Prilogu II.</p> <p>2. Bez obzira na razdoblja predviđena u stavcima 3. do 12. i pod uslovom da to značajnije ne narušava tržišno natjecanje, odobrava se državama članicama s poteškoćama u primjeni novih najnižih visina oporezivanja prijelazno razdoblje do 1. Januara 2007., posebno zato da se ne ugrozi stabilnost cijena.</p> <p>3. Kraljevina Španjolska može primijeniti prijelazno razdoblje do 1. Januara 2007. za usklađivanje svoje nacionalne visine oporezivanja plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo, na novu najnižu visinu od EUR 302, a do 1. Januara 2012. da dostigne visinu od EUR 330. Štoviše, ona može do 31. Decembra 2009. primjenjivati specijalnu sniženu poreznu stopu za komercijalno korištenje plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo pod uvjetom da to nema za posljedicu porez ispod EUR 287 na 1 000 l i da se ne snize nacionalne visine oporezivanja koje su na snazi 1. Januara 2003. Od 1. Januara 2010. do 1. Januara 2012. ona može primjenjivati diferencirane stope za komercijalno korištenje plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo, pod uslovom da to nema posljedicu porez niži od EUR</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		

302 na 1 000 l i da se ne snize nacionalne razine oporezivanja na snazi 1. Januara 2010. Specijalna snižena stopa za komercijalno korištenje plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo također se može do 1. Januara 2012. primjenjivati i na taksije. U odnosu na član 7. stav 3. točku (a), ona može primjenjivati do 1. Januara 2008. najveću dopuštenu ukupnu težinu u natovarenom stanju od najmanje 3,5 tona za definiciju komercijalne upotrebe.

4. Republika Austrija može primjenjivati prijelazno razdoblje do 1. Januara 2007. za usklađivanje svoje nacionalne razine oporezivanja plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo, na novu najnižu visinu od EUR 302, a do 1. Januara 2012. da dostigne razinu od EUR 330. Štoviše, ona može do 31. Decembra 2009. primjenjivati specijalnu sniženu poreznu stopu za komercijalno korištenje plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo pod uvjetom da to ne rezultira porezom nižim od EUR 287 na 1 000 l i da se ne snize nacionalne visine oporezivanja koje su na snazi 1. Januara 2003. Od 1. Januara 2010. do 1. Januara 2012. ona može primjenjivati diferencirane stope za komercijalno korištenje plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo pod uslovom da to ne rezultira porezom nižim od EUR 302 na 1 000 l i da se ne snize nacionalne visine oporezivanja na snazi 1. Januara 2010.

5. Kraljevina Belgija može primjenjivati prijelazno razdoblje do 1. Januara 2007. za usklađivanje svoje nacionalne razine oporezivanja plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo na novu najnižu razinu od EUR 302, a do 1. Januara 2012. da dostigne visinu od EUR 330. Štoviše, ona može do 31. Decembra 2009. primjenjivati specijalnu sniženu poreznu stopu za komercijalno korištenje plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo pod uvjetom da to ne rezultira porezom nižim od EUR 287 na 1 000 l i da se ne snize nacionalne razine oporezivanja koje su na snazi 1. Januara 2003. Od 1. Januara 2010. do 1. Januara 2012. ona može primjenjivati

diferencirane stope za komercijalno korištenje plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo, pod uvjetom da to ne rezultira porezom nižim od EUR 302 na 1 000 l i da se ne snize nacionalne razine oporezivanja na snazi 1. Januara 2010.

6. Veliko Vojvodstvo Luksemburg može primjenjivati prijelazno razdoblje do 1. Januara 2009. za usklađivanje svoje nacionalne visine oporezivanja plinskog ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo na novu najnižu visinu od EUR 302, a do 1. Januara 2012. da dostigne razinu od EUR 330. Štoviše, ona može do 31. Decembra 2009. primjenjivati specijalnu sniženu poreznu stopu za komercijalno korištenje plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo pod uslovom da to ne rezultira porezom nižim od EUR 272 na 1 000 l i da se ne snize nacionalne visine oporezivanja koje su na snazi 1. Januara 2003. Od 1. Januara 2010. do 1. Januara 2012. ona može primjenjivati diferencirane stope za komercijalno korištenje plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo pod uvjetom da to ne rezultira porezom nižim od EUR 302 na 1 000 l i da se ne snize nacionalne razine oporezivanja na snazi 1. Januara 2010.

7. Portugalska Republika može primjenjivati niže razine oporezivanja na energente i električnu energiju koji se troše u autonomnim područjima Azora i Madeire od najnižih visina porezivanja kako je predviđeno u ovoj Direktivi, kako bi se nadoknadili troškovi prijevoza nastali zbog otočne i raspršene prirode ovog područja.

Portugalska Republika može primjenjivati prijelazno razdoblje do 1. Januara 2009. za usklađivanje svoje nacionalne razine oporezivanja plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo, na novu najnižu razinu od EUR 302, a do 1. januara 2012. da postigne razinu od EUR 330. Štoviše, ona može do 31. decembra 2009. primjenjivati diferenciranu poreznu stopu za

komercijalno korištenje plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo pod uvjetom da to ne rezultira porezom nižim od EUR 272 na 1 000 l i da se ne snize nacionalne razine oporezivanja koje su na snazi 1. Januara 2003. Od 1. Januara 2010. do 1. Januara 2012. ona može primjenjivati diferencirane stope za komercijalno korištenje plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo pod uvjetom da to ne rezultira porezom nižim od EUR 302 na 1 000 l i da se ne snize nacionalne razine oporezivanja na snazi 1. Januara 2010. Diferencirana stopa za komercijalno korištenje plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo može se također do 1. Januara 2012. primjenjivati i na taksije. U odnosu na član 7. stavak 3. točku (a), ona može do 1. Januara 2008. primjenjivati najveću dopuštenu ukupnu težinu u natovarenom stanju od najmanje 3,5 tona za definiciju komercijalne upotrebe.

Portugalska Republika može primjenjivati potpuna ili djelimična oslobođanja od oporezivanja električne energije do 1. Januara 2010.

8. Helenska Republika može primjenjivati razine oporezivanja do EUR 22 na 1 000 l ispod najnižih stopa koje su predviđene u ovoj Direktivi, na plinsko ulje koje se koristi kao pogonsko gorivo i na benzin, a troši u departmanima Lezbos, Hios, Samos, Dodekanskom otočju i Cikladima i na sljedećim otocima u Egejskome moru: Thasos, Sjeverni Sporadi, Samothraka i Skiros.

Helenska Republika može primjenjivati prijelazno razdoblje do 1. Januara 2010. za preuređivanje svojega sustava postojećega oporezivanja električne energije po proizvodnji u sustav oporezivanja po potrošnji te da postigne novu najnižu razinu poreza na benzin.

Helenska Republika može primjenjivati prijelazno razdoblje do 1. Januara 2010. za usklađivanje svoje nacionalne razine oporezivanja plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo, na novu najnižu razinu od EUR 302 na

1 000 l, a do 1. Januara 2012. da dostigne visinu od EUR 330. Štoviše, ona može do 31. Decembra 2009. primjenjivati diferenciranu poreznu stopu za komercijalno korištenje plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo pod uvjetom da to ne rezultira porezom nižim od EUR 264 na 1 000 l i da se ne snize nacionalne razine oporezivanja koje su na snazi 1. Januara 2003. Od 1. Januara 2010. do 1. Januara 2012. ona može primjenjivati diferencirane stope za komercijalno korištenje plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo pod uvjetom da to ne rezultira porezom nižim od EUR 302 na 1 000 l i da se ne snize nacionalne razine oporezivanja na snazi 1. Januara 2010. Diferencirana stopa za komercijalno korištenje plinskoga ulja koje se koristi kao pogonsko gorivo, može se do 1. Januara 2012. takođe primjenjivati i na taksije. U odnosu na član 7. stav 3. tačka (a) ona može do 1. Januara 2008. primjenjivati najveću dopuštenu ukupnu težinu u natovarenom stanju od najmanje 3,5 tona za definiciju komercijalne upotrebe.

9. Irska može primjenjivati potpuna ili djelimična oslobođenja ili sniženja oporezivanja električne energije do 1. Januara 2008.

10. Francuska Republika može do 1. Januara 2009. primjenjivati potpuna ili djelimična oslobođenja ili sniženja poreza za energente i električnu energiju koju koriste državna, regionalna i lokalna vladina tijela ili druge javnopravne institucije kad se bave aktivnostima ili poslovanjem u okviru obavljanja dužnosti javne vlasti.

Francuska Republika može primjenjivati prijelazno razdoblje do 1. Januara 2009. za prilagodbu sadašnjeg sustava oporezivanja električne energije odredbama predviđenima u ovoj Direktivi. U tom razdoblju treba uzimati u obzir ukupnu prosječnu razinu sadašnjeg lokalnog oporezivanja električne energije kad se procjenjuje poštuju li se najniže stope predviđene u ovoj

<p>Direktivi.</p> <p>11. Talijanska Republika može do 1. Januara 2008. primjenjivati najveću dopuštenu ukupnu težinu u natovarenom stanju od najmanje 3,5 tona za definiciju komercijalne upotrebe, kako je utvrđeno članom 7. stavkom 3. točkom (a).</p> <p>12. Savezna Republika Njemačka može do 1. Januara 2008. primjenjivati najveću dopuštenu ukupnu težinu u natovarenom stanju od 12 tona za definiciju komercijalne uporabe, kako je utvrđeno članom 7. stavkom 3. tačkom (a).</p> <p>13. Kraljevina Nizozemska može do 1. Januara 2008. primjenjivati najveću dopuštenu ukupnu težinu u natovarenom stanju od 12 tona za definiciju komercijalne uporabe, kako je utvrđeno člankom 7. stavkom 3. tačkom (a).</p> <p>14. Za vrijeme utvrđenih prijelaznih razdoblja, države članice će progresivno smanjivati svoje nesklade s novim najnižim visinama oporezivanja. Međutim, kad razlika između nacionalne razine i najniže razine ne prelazi 3 % od te najniže razine, države članice na koje se to odnosi mogu pričekati kraj toga razdoblja za prilagodbu svoje nacionalne razine.</p>				
<p style="text-align: center;">Član 19</p> <p>1. Dodatno odredbama u prethodnim članovima, posebno članovima 5., 15. i 17., djelujući jednoglasno na prijedlog Komisije, Savjet može ovlastiti bilo koju državu članicu da uvede daljnja oslobođenja ili sniženja radi sprovođenja pojedinih politika.</p> <p>Država članica koja želi uvesti takve mjere, o tome obavještava Komisiju te dostavlja Komisiji sve relevantne i potrebne podatke.</p> <p>Komisija preispituje zahtjev, uzimajući u obzir, između ostalog, i ispravno</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprijmjenjivo</p>		

<p>funkcionisanje unutrašnjeg tržišta, potrebu osiguranja pravednog natjecanja kao i aspekte politike Zajednice u vezi sa zdravstvom, životnom sredinom, energetikom i saobraćajem.</p> <p>U roku od tri mjeseca od prijema relevantnih i potrebnih podataka, Komisija će predložiti Savjetu izdavanje ovlasti za takve mjere ili će alternativno obavijestiti Savjet o razlozima zašto nije predložila davanje ovlaštenja za takve mjere.</p> <p>2. Ovlasti navedene u stavu 1. odobravaju se na rok od najduže 6 godina, s mogućnošću obnavljanja u skladu s postupkom koji je predviđen u stavu 1.</p> <p>3. Ako Komisija smatra da oslobođenja ili sniženja predviđena u stavu 1. više nisu održiva, posebno u vezi s pravednim tržišnim natjecanjem ili zbog narušavanja funkcioniranja unutrašnjeg tržišta, ili u vezi s politikom Zajednice na području zdravstva, zaštite životne sredine, energetike i prometa, ona će podnijeti Savjetu odgovarajuće prijedloge. Savjet donosi jednoglasne odluke o tim prijedlozima.</p>				
<p style="text-align: center;">Član 20</p> <p>1. Samo sljedeći energenti podložni su odredbama o nadzoru i kretanju Direktive 92/12/EEZ:</p> <p>(a) proizvodi obuhvaćeni oznakama KN 1507 do 1518, ako su namijenjeni za ogrjev ili motorno gorivo;</p> <p>(b) proizvodi obuhvaćeni oznakama KN 2707 10, 2707 20, 2707 30 i 2707 50;</p> <p>(c) proizvodi obuhvaćeni oznakama KN 2710 11 do 2710 19 69. Međutim, za proizvode obuhvaćene oznakama KN 2710 11 21, 2710 11 25 i 2710 19 29, odredbe o nadzoru i kretanju primjenjuju se samo na komercijalni prevoz u rasutom stanju;</p> <p>(d) proizvodi obuhvaćeni oznakama KN 2711 (osim 2711 11, 2711 21 i 2711</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Djelimično usklađeno članom 52 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13 i 45/14) u dijelu koji se odnosi na u dijelu koji se odnosi na obuhvat proizvoda koji podliježu</p>	<p>Do ulaska u EU</p>

<p>29);</p> <p>(e) proizvodi obuhvaćeni oznakama KN 2901 10;</p> <p>(f) proizvodi obuhvaćeni oznakama KN 2902 20, 2902 30, 2902 41, 2902 42,</p> <p>(g) proizvodi obuhvaćeni oznakom KN 2905 11 00, koji nisu sintetičkog porijekla, a namijenjeni su za ogrjev ili pogonsko gorivo;</p> <p>(h) proizvodi obuhvaćeni oznakom KN 3824 90 99, ako su namijenjeni kao ogrjev ili pogonsko gorivo;</p> <p>2. Ako država članica utvrdi da se i drugi energenti, osim onih navedenih u stavu 1., namjenjuju korištenju, nude na prodaju ili se koriste kao ogrjev, pogonsko gorivo ili na neki drugi način daju povoda za utaje, izbjegavanja ili zlorabe, ona će o tome odmah obavijestiti Komisiju. Ta odredba vrijedi i za električnu energiju. Komisija će o tome prenijeti obavijest ostalim državama članicama u roku od mjesec dana od primitka. Odluka trebaju li proizvodi u pitanju postati podložni odredbama o kontroli i prevozu iz Direktive 92/12/EEZ, donosi se u skladu s postupkom utvrđenim u članu 27. stavu 2.</p> <p>3. Države članice mogu u skladu s bilateralnim sporazumima izostaviti neke ili sve mjere kontrole predviđene Direktivom 92/12/EEZ u odnosu na neke ili sve proizvode koji su navedeni u stavu 1., ako nisu obuhvaćeni članovima 7. do 9. ove Direktive. Takvi sporazumi neće imati utjecaja na ostale države članice koje u njima nisu stranka. Svi takvi bilateralni sporazumi moraju se prijaviti Komisiji koja o tom obavještava ostale države članice. 2902 43 i 2902 44;</p>			<p>oporezivanju.</p> <p>Potpuna usklađenost će se postići izmjenama Zakona o akcizama</p>	
<p style="text-align: center;">Član 21</p> <p>1. Osim opštih odredaba kojima se utvrđuje činjenično stanje oporezivosti i odredbe o naplati, predviđene u Direktivi 92/12/EEZ, iznos poreza na energente postaje plativ kad dođe do jednog od činjeničnih stanja</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neusklađeno</p>	<p>Potpuna usklađenost će se postići izmjenama Zakona o</p>	<p>Do ulaska u EU</p>

<p>oporezivosti, koja su navedena u članu 2. stavu 3.</p> <p>2. Za potrebe ove Direktive smatra se da pojam „proizvodnja” u članu 4. stavu (c) i članu 5. stavu 1. Direktive 92/12/EEZ uključuje i „ekstrakciju”, prema potrebi.</p> <p>3. Potrošnja energenata na poslovnom prostoru nekog poduzeća za proizvodnju energenata ne smatra se činjeničnim stanjem oporezivosti kojim nastaje obveza plaćanja poreza ako se potrošnja sastoji od energenata koji su proizvedeni unutar poslovnoga prostora poduzeća. Države članice mogu smatrati i potrošnju električne energije ili ostalih energenata koji nisu proizvedeni unutar poslovnoga prostora takvog poduzeća te potrošnju energenata i električne energije unutar poslovnog prostora poduzeća za proizvodnju goriva koja se koriste za proizvodnju električne energije, kao činjenično stanje oporezivosti, kad se ne naplaćuje porez. Kad je to potrošnja za potrebe koje nisu u vezi s proizvodnjom energenta, a pogotovo ako se koriste za pogon vozila, to se smatra oporezivim slučajem koji je razlogom naplate poreza.</p> <p>4. Države članice mogu takođe predvidjeti da energenti i električna energija postaju podložni plaćanju poreza kad se utvrdi da se ne zadovoljavaju, ili više ne zadovoljavaju, uvjeti krajnje uporabe utvrđeni nacionalnim pravilima za potrebe sniženja razine ili oslobođenja od poreza.</p> <p>5. Za potrebe primjene člana 5. i 6. Direktive 92/12/EEZ, električna energija i prirodni plin podložni su porezu koji postaje plativ u trenutku isporuke od strane distributera ili preprodavača. Ako se isporuka za potrošnju obavlja u državi članici u kojoj distributer ili preprodavač nemaju sjedište, porez države članice isporuke plaća poduzeće koje mora biti registrirano u državi članici isporuke. Porez se u svim slučajevima tereti i naplaćuje u skladu s</p>			akcizama.	
---	--	--	-----------	--

<p>postupkom koji utvrđuje svaka pojedina država članica.</p> <p>Bez obzira na prvi podstav, države članice imaju pravo odrediti kad nastaje činjenično stanje oporezivosti kad njihovi plinovodi nisu povezani s onima drugih država članica.</p> <p>Subjekt koji proizvodi električnu energiju za vlastitu uporabu smatra se distributerom. Bez obzira na član 14. stav 1. tačka (a), države članice mogu osloboditi od poreza male proizvođače električne energije pod uvjetom da oporezuju energente koji se koriste za proizvodnju te električne energije.</p> <p>Za potrebe primjene člana 5. i 6. Direktive 92/12/EEZ, ugljen, koks i lignit postaju podložni oporezivanju i naplati poreza u trenutku kad ih isporučuju poduzeća, koja u tu svrhu moraju biti registrirana pri relevantnim državnim tijelima. Ta državna tijela mogu dozvoliti proizvođaču, trgovcu, uvozniku ili poreznom zastupniku da preuzme porezne obveze registriranog poduzeća. Porez se tereti i naplaćuje u skladu s postupkom koji utvrđuje svaka pojedina država članica.</p> <p>6. Države članice ne moraju tretirati kao „proizvodnju energenta“:</p> <p>(a) radne procese pri kojima se slučajno dobivaju manje količine energije;</p> <p>(b) radne procese pri kojima korisnik energenta omogućuje njegovu ponovnu uporabu u svom vlastitom poduzeću, pod uvjetom da iznos poreza koji je već plaćen za takav proizvod nije niži od poreza koji bi bio plativ da je ponovno upotrijebljeni energent opet podložan oporezivanju;</p> <p>(c) postupak koji se sastoji od miješanja energenata s drugim energentima ili drugim materijalima izvan proizvodnih pogona ili skladišta neoporezovane robe uz uslov da:</p>				
---	--	--	--	--

<p>i. je prethodno već plaćen porez na pojedine sastavne dijelove; i</p> <p>ii. da plaćeni iznos nije ispod iznosa poreza koji bi bio plativ na mješavinu.</p> <p>Uvjet pod kojim se ne primjenjuje podtočka i. je kad je mješavina oslobođena oporezivanja zbog specifične uporabe.</p> <p style="text-align: center;">Član 22</p> <p>Pri promjeni poreznih stopa, zalihe energenata koje su već puštene u slobodnu potrošnju, mogu biti predmetom povećanja ili smanjenja poreza.</p> <p style="text-align: center;">Član 23</p> <p>Države članice mogu refundirati iznose poreza već plaćene na zagađene ili slučajno pomiješane energente koji su vraćeni u skladište neoporezovane robe radi recikliranja.</p>				
<p style="text-align: center;">Član 24</p> <p>1. Energenti pušteni u slobodnu potrošnju u jednoj državi članici, a nalaze se u standardnim spremnicima komercijalnih vozila i namijenjeni su za korištenje kao gorivo u tim istim vozilima, kao i oni u specijalnim spremnicima namijenjeni za održavanje, za vrijeme prevoza, rada sistema koji je opremljen tim istim spremnicima, oslobođeni su akcize u drugim državama članicama.</p> <p>2. Za potrebe ovoga člana,</p> <p>«standardni spremnik» znači:</p> <p>- spremnik koji proizvođač ugrađuje u sva motorna vozila istoga tipa kao vozilo u pitanju, čija trajna ugradnja omogućuje da se gorivo direktno koristi kao pogonsko gorivo i, po potrebi, za rad sistema hlađenja ili drugih sistema za vrijeme prevoza. Plinski spremnici ugrađeni u motorna vozila namijenjeni</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>		<p>Materija nije predmet regulisanja ovog propisa</p>	

<p>za izravnu upotrebu plina kao goriva i spremnici ugrađeni u ostale sisteme, kojima vozilo može biti opremljeno, takođe se smatraju standardnim spremnicima;</p> <p>- spremnici koje proizvođač čvrsto ugrađuje u sve kontejnere istoga tipa kao kontejneri u pitanju i čija trajna ugradnja omogućuje da se gorivo direktno koristi za rad sistema hlađenja ili drugih sistema za vrijeme prevoza, kojima su opremljeni specijalni kontejneri.</p> <p>«Specijalni kontejner» znači svaki uređaj opremljen specijalno namijenjenom napravom za sistem hlađenja, dovoda kiseonika, sistem toplinske izolacije ili druge sisteme.</p>				
<p>Čl. 25 i 26</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprijmljivo</p>		
<p>Čl. 27-32</p>	<p>Nema odgovarajuće odredbe</p>	<p>Neprenosivo</p>		
<p>Prilog I</p> <p>Tabela A, B i C</p> <p>Prirodni plin:</p> <p>- 2,6 €/gJ (za motorni pogon)</p> <p>- 0,3 €/gJ (za Industrijske i komercijalne svrhe)</p> <p>- 0,15 €/gJ (za grijanje –poslovna upotreba)</p> <p>0,30 €/gJ (za grijanje –neposlovna upotreba)</p>	<p style="text-align: center;">Član 8</p> <p>U članu 52 stav 3 poslije tačke 4 dodaje se nova tačka koja glasi:</p> <p>“ 4a) prirodni plin (tarifne oznake CN 271111 i 271121) koji se koristi:</p> <p>- kao motorno gorivo 0 eura na 1000 litara;</p> <p>- za industrijske i komercijalne svrhe 0 eura na 1000 litara;</p> <p>- za grijanje 0 eura na 1000 litara.”</p>	<p>Djelimično usklađeno</p>	<p>Djelimično usklađeno članom 52 Zakona o akcizama („Sl list RCG“, br. 65/01, 76/05, i „Sl list CG“, br.76/08, 28/12, 38/13 i 45/14), a potpuna usklađenost će se postići izmjenama i dopunama Zakona o akcizama, kojim će se izvršiti</p>	<p>Do ulaska u EU</p>

			uvođenje i ostalih energenata i električne energije u Zakon. Naime, visina postojećih akciznih stopa za energente je usklađena sa minimumom propisanim Direktivom.	
Prilog II	Nema odgovarajuće odredbe	Neprenosivo		

PREGLED ODREDBI ZAKONA O AKCIZAMA KOJE SE MIJENJAJU

Uslovi za dobijanje akcizne dozvole

Član 19

Akciznu dozvolu može zatražiti pravno lice koje ispunjava sledeće uslove:

- 1) da obavlja djelatnost u vezi sa akciznim proizvodima u skladu sa propisanim uslovima i ima sjedište u Crnoj Gori;
- 2) da vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva;
- 3) da redovno ispunjava poreske obaveze;
- 4) da nad tim licem nije započet postupak stečaja, odnosno likvidacije;
- 5) da ponudi osiguranje plaćanja akcize u skladu sa ovim zakonom;
- 6) da ispunjava uslove za elektronsku razmjenu podataka koji se odnose na kretanje akciznih proizvoda.

Zahtjev za izdavanje akcizne dozvole

Član 20

(1) Akciznu dozvolu izdaje carinski organ na osnovu pisanog zahtjeva.

(2) Zahtjev iz stava 1 ovog člana sadrži sledeće podatke:

- 1) vrstu djelatnosti i naziv akciznog proizvoda za koji se traži akcizna dozvola;
- 2) planirane količine godišnje proizvodnje, količine proizvedenih i količine uskladištenih proizvoda na zalihama;
- 3) naziv i identifikaciju lica koje je zatražilo izdavanje akcizne dozvole;
- 4) dokumentaciju iz koje mora biti vidljiv potpuni opis rada sistema računovodstva u skladu sa zakonom koji uređuje poreski postupak;
- 5) podatke koji dokazuju ispunjenost uslova za vršenje kontrole od strane carinskog organa;

6) bliži opis pojedinih proizvodnih postupaka, uključujući podatke o mjernim uređajima koji omogućavaju mjerenje proizvedenih, prerađenih, uskladištenih i otpremljenih količina akciznih proizvoda;

7) lokaciju i opis prostorija kao i način njihovog obezbjeđenja;

8) način otpremanja akciznih proizvoda;

9) izjavu da ispunjava uslove za elektronsku razmjenu podataka koji se odnose na kretanje akciznih proizvoda.

(3) Lice koje traži akciznu dozvolu za mjerne uređaje iz stava 2 ovog člana dužno je da pribavi odobrenje za korišćenje tipa mjernog uređaja od strane organa nadležnog za mjere.

Uslovi za izdavanje dozvole

Član 26

(1) Oslobođeni korisnik akciznih proizvoda može nabavljati akcizne proizvode bez plaćanja akcize samo ako za to dobije dozvolu carinskog organa.

(2) Dozvolu iz stava 1 ovog člana može zatražiti pravno lice koje ispunjava sledeće uslove:

1) da u skladu sa propisanim uslovima obavlja djelatnost za koju upotrebljava akcizne proizvode za namjene iz čl. 44 i 54 ovog zakona;

2) da vodi poslovne knjige po sistemu dvojnog knjigovodstva;

3) da redovno ispunjava poreske i carinske obaveze;

4) da nad tim licem nije započeo postupak stečaja, odnosno likvidacije;

5) da prije izdavanja dozvole podnese instrument osiguranja plaćanja akcize u skladu sa ovim zakonom;

6) da ispunjava druge uslove određene ovim zakonom.

(3) Lice koje ispunjava uslove iz stava 2 ovog člana može dobiti dozvolu ako ispunjava i sledeće uslove:

1) da je proizvodna prostorija, skladište, odnosno druga prostorija za skladištenje akciznih proizvoda organizovana i opremljena tako da omogućava sigurno skladištenje i upotrebu akciznih proizvoda i pravilno mjerenje zaliha tih proizvoda;

2) da knjigovodstveno praćenje tih proizvoda obezbjeđuje precizan uvid u potrošnju akciznih proizvoda i stanje zaliha proizvoda za čiju proizvodnju su akcizni proizvodi bili upotrijebljeni;

3) da su obezbijeđeni uslovi za vršenje kontrole.

(4) Bliže uslove iz stava 3 ovog člana, propisuje Ministarstvo finansija.

(5) U slučaju prestanka važenja dozvole instrument osiguranja plaćanja akcize se može osloboditi tek nakon što je plaćena akciza za akcizne proizvode na zalihama, odnosno kada ne može više nastati obaveza za plaćanje akcize.

(6) Bliži postupak osiguranja i vrste instrumenata osiguranja plaćanja akcize propisuje Ministarstvo finansija.

(7) Prije nego što carinski organ izda dozvolu mora utvrditi da li su akcizni proizvodi stvarno upotrijebljeni za namjene navedene u zahtjevu za izdavanje dozvole, kao i normative upotrebe akciznih proizvoda u proizvodnji drugih proizvoda. Carinski organ mora na licu mjesta utvrditi da li su ispunjeni uslovi za izdavanje dozvole.

(8) Ako carinski organ utvrdi da oslobođeni korisnik akciznih proizvoda ne ispunjava obaveze iz ovog člana određiće rok za otklanjanje nepravilnosti.

Dozvola oslobođenog korisnika akciznih proizvoda

Član 27

(1) Dozvolu oslobođenog korisnika akciznih proizvoda carinski organ izdaje na osnovu pisanog zahtjeva.

(2) Carinski organ u roku od 30 dana od prijema potpunog zahtjeva obavještava lice koje je zatražilo izdavanje dozvole da podnese instrument osiguranja plaćanja akcize ili zahtjev odbija.

(3) Carinski organ izdaje dozvolu u roku od 15 dana od dana prijema instrumenta za osiguranje plaćanja akcize.

(4) U zahtjevu za izdavanje dozvole se detaljnije navodi: namjena i način upotrebe akciznih proizvoda; normativ upotrebe za svaki proizvod za čiju proizvodnju se koristi; količinu akciznih proizvoda na koju se odnosi dozvola, ali najviše za količinu jednogodišnje proizvodnje, odnosno očekivanu proizvodnju za isti period.

(5) Dozvola iz stava 1 ovog člana se izdaje na ime podnosioca zahtjeva i ne može se prenijeti na drugo lice.

(6) U dozvoli carinski organ navodi: količine akciznih proizvoda koji se mogu nabaviti bez plaćanja akcize za propisane namjene u određenom periodu koji ne može biti duži od 12 mjeseci; mjesto gdje će se akcizni proizvodi upotrebljavati i namjenu tih proizvoda. Količine se određuju u zavisnosti od proizvodnih kapaciteta i perioda na koji se odnosi dozvola.

(7) Promjena količina iz stava 6 ovog člana i odobrenje količina za naredni period vrši se na osnovu naknadnog zahtjeva.

Druga oslobađanja od plaćanja akcize

Član 32

Akciza se ne plaća na akcizne proizvode:

- 1) koji se prodaju na brodovima i avionima na linijama međunarodnog saobraćaja;
- 2) koje putnik donese sa sobom u svom ličnom prtljagu iz inostranstva i oslobođeni su plaćanja uvoznih dažbina u skladu sa carinskim propisima;
- 3) mineralna ulja, njihove derivate i supstitute, koji su u standardnim rezervoarima motornih vozila, plovila ili aviona, koji dolaze iz inostranstva i nijesu namijenjeni za dalju prodaju i oslobođeni su plaćanja uvoznih dažbina u skladu sa carinskim propisima;
- 4) koji se iz carinskog skladišta otpremaju u slobodne carinske prodavnice otvorene na međunarodnim graničnim prelazima na kojima je obezbijedena carinska i pasoška kontrola, radi prodaje putnicima, u skladu sa carinskim propisima.

Akcizna osnovica i iznos akcize

Član 52

- (1) Akcizna osnovica je količina mineralnih ulja, izražena u litrima ili kilogramima.
- (2) Ako je količinska jedinica za akcizu u litrima, litar se mjeri na temperaturi od +15°C.
- (3) Visina akcize, za proizvode iz stava 1 ovog člana iznosi za:
 - 1) olovni benzin (tarifne oznake CN 2710 11 31 00, 2710 11 51 10, 2710 11 51 90 i 2710 11 59 00) 464 Eura na 1000 litara;
 - 2) bezolovni benzin (tarifne oznake CN 2710 11 31 00, 2710 11 41 00, 2710 11 45 00 i 2710 11 49 00) 459 Eura na 1000 litara;
 - 3) kerozin (tarifne oznake CN 2710 19 21 00 i 2710 19 25 00) koji se koristi:

- kao motorno gorivo 330 Eura na 1000 litara;
- za grijanje 89,7 Eura na 1000 litara;
- 4) gasna ulja (tarifne oznake CN 2710 19 41 do 2710 19 49) koja se koriste:
 - kao motorno gorivo 350 Eura na 1000 litara;
 - kao motorno gorivo za industrijske i komercijalne svrhe 169 Eura na 1000 litara;
 - za grijanje 117 Eura na 1000 litara;
- 5) ulje za loženje (tarifne oznake CN 2710 19 61 00 do 2710 19 69 00) 19,5 Eura na 1000 kilograma;
- 6) tečni naftni gas (tarifne oznake CN 2711 12 11 00 do 2711 19 00 00) koji se koristi:
 - kao motorno gorivo 125 Eura na 1000 kilograma;
 - kao motorno gorivo za industrijske i komercijalne svrhe 58,5 Eura na 1000 kilograma;
 - za grijanje 26 Eura na 1000 kilograma.
- 7) biogoriva „350“ Eura na 1000 litara.

Član 53

(1) Akciza za aditive i ekstendere koji su dodati mineralnim uljima jednaka je akcizi propisanoj za mineralno ulje kojem su dodati.

(2) Na svaki proizvod koji se stavlja u promet kao aditiv ili ekstender mineralnim uljima plaća se akciza kao da se radi o mineralnim uljima. Svaki ugljovodonik koji je proizveden iz sirove nafte i koji se stavlja u promet kao gorivo za grijanje (osim crnog uglja, lignite, treseta ili sličnih čvrstih ugljovodonika i prirodnog gasa) podliježu plaćanju akcize po stopi propisanoj za odgovarajuće mineralno ulje.

(3) Za mineralna ulja koja se upotrebljavaju za pogon poljoprivredne i šumske mehanizacije (uključujući traktore), i za upotrebu mehanizacije koja služi za održavanje ski staza i parkinga na skijalištima, kupci imaju pravo na povraćaj akcize koja je propisana za tu namjenu.

(4) Povraćaj akcize iz stava 3 ovog člana, kupci mineralnih ulja ostvaruju u roku od sedam dana od dana podnošenja urednog zahtjeva nadležnom carinskom organu.

(5) Bliži način povraćaja akcize i uslove koje mora ispuniti kupac mineralnih ulja iz stava 3 ovog člana propisuje Ministarstvo finansija, u saradnji sa organom državne uprave nadležnim za poljoprivredu, šumarstvo i vodoprivredu i organom državne uprave nadležnim za poslove održivog razvoja i turizma.

Upotreba mineralnih ulja za namjene za koje se ne plaća akciza

Član 54

(1) Akciza se ne plaća na mineralna ulja:

1) koja se upotrebljavaju kao pogonsko gorivo u avionskom i pomorskom saobraćaju, kao i za pogon registrovanih ribarskih brodova, osim u slučaju upotrebe aviona, plovnih objekata i ribarskih brodova za privatne svrhe;

2) koja se upotrebljavaju u pogonima za proizvodnju električne energije i u pogonima za zajedničku proizvodnju električne i toplotne energije;

3) koje proizvođač u svojim proizvodnim prostorijama potroši za dalju preradu, odnosno proizvodnju drugih mineralnih ulja, osim ako su bili upotrijebljeni kao pogonsko gorivo za transportna sredstva;

4) koja se ubrizgavaju u visoke peći za namjene hemijske redukcije kao dodatak koksu koji je osnovno gorivo.

(2) Upotrebom za privatne svrhe iz stava 1 tačka 1) ovog člana smatra se korišćenje aviona, plovnih objekata i ribarskih brodova od strane njihovih vlasnika ili njihovo korišćenje po osnovu zakupa ili drugom osnovu koji se ne smatra poslovnom aktivnošću.

(3) Bliži postupak za ostvarenje prava iz stava 1 ovog člana propisuje Ministarstvo finansija.

Član 56

(1) Označena mineralna ulja koja se upotrebljavaju za grijanje ne smiju se upotrebljavati za drugu namjenu i ne smiju se koristiti za pogon motornih vozila, odnosno plovnih objekata ili drugih motora, odnosno koristiti za standardni rezervoar motornih vozila, odnosno plovnih objekata ili drugih motora.

(2) Mineralna ulja koja se upotrebljavaju za grijanje, ne smiju se stavljati u promet na benzinskim pumpama ili drugim maloprodajnim mjestima određenim za prodaju naftnih derivata.